




ISPITNI  
CENTAR

**DRŽAVNO  
TAKMICENJE  
▶ INFORMATOR...  
SOCILOGIJA**



# ZNAČAJ TAKMIČENJA IZ SOCIOLOGIJE

Izučavanje sociologije na srednjoškolskom nivou nosi brojne prednosti. U redovnoj nastavi nezavisno od toga da li je u pitanju opšta sociologija ili izborni predmet poput sociologije kulture, učenici imaju priliku da stiču znanja o čovjeku kao društvenom biću, o specifičnim društvenim procesima i odnosima i o totalitetu društvenih pojava. Uz tu nesumnjivo bitnu kognitivnu dimenziju, za učenike je posebno važno pospješivanje percepcije sopstvenih uloga, mogućnosti, interakcija i perspektiva u društvu, a ključni benefit je što kontinuirano razvijaju kritičko mišljenje i šire opseg objektivnog sagledavanja svih oblika društvenog djelovanja i organizovanja.

Takmičenje iz sociologije nije samo prilika za provjeru i stepenovanje znanja iz već postojećih teorijskih socioloških okvira već gotovo ekskluzivni podsticaj za direktni i intezivan misaoni prodor u srž društvenih pojava i osnaživanje učenika na daljem putu samospoznaje u složenom i vrlo zahtjevnom savremenom društvu prepunom brojnih izazova.

Takođe, takmičenje iz sociologije osim izvjesne provjere nivoa savladanog predmetnog programa učenicima pruža sjajnu šansu za korišćenje dodatne literature i nove teorijske uvide, omogućava jasnost u istraživanju i primjeni stečenih znanja i kao novo izuzetno iskustvo promišljanja društvenih pojava direktno nadograđuje ličnost, pomaže u formirajuju valjanih stavova, razvija svijest o ličnoj i društvenoj odgovornosti, jača sposobnosti analitičkog pristupa i osnažuje volju za proaktivno i konstruktivno djelovanje u društvu.

Osim velikog značaja za nadarene učenike, kompletan takmičarski proces nosi potencijal i za promociju sociologije među đacima koji taj premet shvataju drugačije, motivaciono mobiliše nastavnike i ukupno gledano stvara preduslove za bolje razumijevanje sociologije kao nauke kandidujući je za prihvatljiv izbor u karijernoj orijentaciji.

Dakle, uvođenjem sociologije u sistem takmičenja Ispitnog centra Crne Gore direktno se ostvaruju benefiti učenika takmičara u njihovom ličnom razvojnem smislu, postiže se afirmacija njihovih postignuća i mentorskog rada nastavnika vrednovanjem na najvišem institucionalnom nivou rangiranjem i nagrađivanjem, a indirektno i sociološka profesija dobija nesumnjivo kvalitativno bolji status.



## PREDMETNE OBLASTI NA TAKMIČENJU IZ SOCIOLOGIJE

Sociologija se izučava u gimnazijama i većini smjerova stručnih škola sa različitim fondom časova. Taj uslov bitno potražuje ravnopravan tretman traženih oblasti i jednake šanse za sve učenike. Zato referentni okvir za Državno takmičenje iz sociologije obuhvata:

- 1.** Predmet i metod sociologije (osnovni sociološki pojmovi, razvoj sociologije i metodološki postupci);
- 2.** Društvena struktura (društvene grupe, institucije i društveni procesi i odnosi);
- 3.** Osnovne dimenzije društvenog života (rad, kultura, religija);
- 4.** Izazovi savremenog društva (socijalna patologija, migracije, uticaj tehničko-tehnološke revolucije, globalizacija, alienacija);
- 5.** Savremeno društvo i Crna Gora (razvojne perspektive, odnos tradicije i globalizacije, evro-atlanske integracije, odnos ekologije i ekonomije).

## PRAVILNIK TAKMIČENJA

### Opšte odredbe:

- ▶ Državno takmičenje iz sociologije organizuje se za sve učenike u jednoj kategoriji od 1-4. razreda srednje škole.
- ▶ Pravo učešća imaju učenici koji tokom školovanja izučavaju sociologiju kao obavezan predmet.
- ▶ Državno takmičenje iz Sociologije se sastoji iz dva dijela:
  - 1.** Takmičenje u pisanoj formi. Maksimalan broj bodova iznosi 100.
  - 2.** Usmeni dio koji podrazumijeva prezentaciju eseja pred Komisijom uz odgovaranje na potencijalna pitanja. Maksimalan broj bodova iznosi 20.

### Posebne odredbe:

- ▶ Takmičenje u pisanoj formi sadrži pitanja zatvorenog i otvorenog tipa vezano za navedene predmetne oblasti sociologije uključujući i pisanje eseja kao odgovor na zadatu temu.
- ▶ Tema za esej se određuje tako što se na samom početku pisanog dijela takmičenja javno izvlači jedna od 5 pripremljenih tema.
- ▶ Trajanje pisanog dijela je 180 minuta.
- ▶ Na usmeni dio takmičenja poziva se do 10 najbolje plasiranih takmičara. Izuzetno, ukoliko se na desetom mjestu plasira više takmičara sa istim brojem bodova, i oni se pozivaju na usmeni dio.

Na usmeni dio takmičenja se ne pozivaju takmičari koji su osvojili manje od 50 bodova na pismenom dijelu takmičenja i takmičari čija je razlika u odnosu na trećeplasiranog veća od 20 bodova.

- ▶ Trajanje usmenog dijela je najduže 20 minuta po takmičaru.
- ▶ Izostanak sa usmenog dijela takmičenja povlači direktnu diskvalifikaciju učesnika.



## UPUTSTVO ZA TAKMIČENJE

1. Svi takmičari za koje je jasno utvrđen identitet počinju rad u isto vrijeme i svi imaju jedinstveno vrijeme za izradu.
2. Zabranjeno je: lažno predstavljanje, upisivanje imena i prezimena na test knjižici, korišćenje mobilnih telefona, pametnih satova ili drugih elektronskih uređaja za prenos informacija i pojedinačna sredstva koja su definisali autori testova (npr. knjiga i drugog priručnog materijala).
3. Zabranjena je komunikacija sa drugim učesnicima tokom rada.
4. Tokom takmičenja nije dozvoljeno napuštanje prostorije u prvih 120 minuta. Nakon toga takmičar ima pravo samo jednom napustiti prostoriju uz pratnju test-administratora, ne duže od 3 minuta.
5. Tokom izrade takmičar može imati ispred sebe samo test, dvije hemijske olovke (crveno mastilo nije dozvoljeno) i običnu olovku kojom može pisati koncept eseja na za to predviđenom mjestu u test knjižici. Priznaju se samo odgovori pisani hemijskom olovkom. Nije dozvoljeno korišćenje hemijske olovke koja se može brisati („piši-brisi“ hemijske olovke), kao ni upotreba korektora.
6. Pisani dio takmičenja može obuhvatati 25-40 pitanja na koje takmičar odgovara zaokruživanjem ponuđenih odgovora ili, po potrebi upisivanjem odgovora ako se traže definicije, imena, nazivi teorijskih pravaca, metode i slično.
7. Upisivanje odgovora u test knjižici ne mora biti po numerisanom redoslijedu pitanja.
8. Zaokruživanje više odgovora u slučaju traženja jednog odgovora se neće priznati odnosno upisuje se 0 bodova za to pitanje.
9. Odgovor na pitanje otvorenog tipa može biti priznat ukoliko je obuhvaćena suština traženog pojma ili postoje relevantni dokazi za navedenu formulaciju (npr. definicija kulture – u teoriji postoji više stotina prihvatljivih različitih tumačenja);
10. Esej na zadatu temu može imati do 500 riječi uz toleranciju prekoračenja najviše do 10%.
11. Broj riječi u zadatom okviru nije presudan za ocjenu kvaliteta eseja.
12. U slučaju kršenja moralnih normi i drastičnog odstupanja od književne forme govorom mržnje i slično, esej se neće vrednovati a učenik će biti diskvalifikovan.
13. Usmeni dio takmičenja se odnosi isključivo na esej iz pisanog dijela.
14. Zbir rezultata postignutih na pisanim i usmenim dijelom takmičenja predstavlja ukupan broj osvojenih bodova na osnovu kojih se formira konačna rang lista.

## LITERATURA

1. Božović, R.R: *Kultura potreba*, Drugo izdanje, Naučna knjiga, Beograd, 1991.
2. Božović, R.R: *Život kulture*, Filip Višnjić, Beograd, 2009.
3. Ćeranić, G: *Sociološka analiza svojinske strukture u postsocijalističkoj Crnoj Gori (1989 – 2000)*, Filozofski fakultet, Nikšić, 2011.
4. Đorđević, D: *Sociologija forever*, Niš, 1996. Elijade, M.: *Istorija verovanja i religijskih ideja (1–3)*, Prosveta, Beograd, 1991.
5. Gidens, E: *Posljedice modernosti*, Filip Višnjić, Beograd, 1998.
6. Gidens, E: *Sociologija*, Ekonomski fakultet, Beograd, 2007.
7. Gidens, E: *Na ivici*, Plato, Beograd, 2003.
8. Ilić, M: *Sociologija kulture*, Naučna knjiga, Beograd, 1983.
9. Mils, R: *Sociološka imaginacija*, Savremena škola, Beograd, 1964.
10. Milić, V: *Sociološki metod*, Nolit, Beograd, 1974.
11. Moren, E: *Duh vremena*, Kultura, Beograd, 1967.
12. Radulović J, Ljaljević A: *Rodna ravnopravnost i zdravlje žena u Crnoj Gori*, Filozofski fakultet, Nikšić, 2010.
13. Pavićević, V: *Sociologija religije*, BIGZ, Beograd, 1980.
14. Popov, K: *Otvoreno društvo i njegovi neprijatelji*, BIGZ, Beograd, 1989.
15. *Sociološke hrestomatije (1–5)*, Nolit, Beograd, 1989.
16. Samardžić O, Stanković M, Đukić I, Mitrović M, Vujović T, Ivanović A: *Udžbenik za gimnaziju*, ZUNS, Podgorica, 2023.
17. Šušnjić, Đ: *Metodologija – kritika nauke*, Čigoja štampa, Beograd, 2002.
18. Tadić, Lj: *Nauka o politici*, Rad, Beograd, 1988.
19. Tadić, B: *Sociologija politike*, Unireks, Podgorica, 1996.
20. Tejlor, Č: *Bolest modernog doba*, Čigoja, Beograd, 2002.
21. Veber, M: *Privreda i društvo*, Prosveta, Beograd, 1976.
22. Vederil, R: *Kolaps kulture*, Clio, Beograd, 2005.
23. Vuadinović Lj, Krivokapić N, Vujović T, Samardžić O, Ivanović A, Krivčević V, Stanković M, Bojetić A: *Udžbenik za srednje stručne škole*, ZUNS, Podgorica 2023.
24. Vujović, S: *Urbana sociologija*, Beograd, 1987.
25. Vukićević, S, Crna Gora na prelazu milenijuma: CNB Đurđe Crnojević, Cetinje, 2003.
26. Vukićević, S, Božović, R.R: *Zbornik – Sociološki aspekti progrusa i kulture*, Jasen, Nikšić, 2001.

**Informator izradio:**

*Krsto Vuković, profesor Sociologije*

$$\left( E_i^{(0)} - E \right) S_{ij} + L_{ij}^{(0)} = 0, \quad j = 1, 2$$
$$L_{ij}^{(0)} = \sum_k d_{ik}^2 \delta_{kj}, \quad \sum_k d_{ik}^2 = 1$$

▶▶▶ [www.iccg.co.me](http://www.iccg.co.me)

$$\sqrt{E_1} \frac{\partial}{\partial E_1} \left( \frac{\partial \Sigma_2}{\partial E_2} \right) - \sqrt{E_2} \frac{\partial}{\partial E_2} \left( \frac{\partial \Sigma_1}{\partial E_1} \right) = 0$$
$$\sqrt{E_1} \frac{\partial}{\partial E_1} \left( \frac{\partial \Sigma_2}{\partial E_2} \right) - \sqrt{E_2} \frac{\partial}{\partial E_2} \left( \frac{\partial \Sigma_1}{\partial E_1} \right) = 0$$

